

Na osnovu člana 43 stav 5 Zakona o bezbjednosti hrane ("Službeni list CG", broj 57/15), Vlada Crne Gore, na sjednici od 24. marta 2016. godine, donijela je

## UREDBU

# O MIKROBIOLOŠKIM KRITERIJUMIMA ZA BEZBJEDNOST HRANE(\*)

(Objavljena u "Sl. listu CG", br. 26 od 19. aprila 2016, 31/18)

### Član 1

Ovom uredbom propisuju se mikrobiološki kriterijumi za hranu, higijenu procesa, bezbjednost hrane, studijska ispitivanja hrane i način uzimanja uzoraka i ispitivanja hrane.

### Član 2

Mikrobiološki kriterijum je kriterijum na osnovu koga se utvrđuje prihvatljivost hrane, serije hrane ili procesa proizvodnje hrane u odnosu na odsutnost, prisutnost ili broj mikroorganizama i/ili količinu njihovih toksina/metabolita po jedinici mase, zapremine, površine ili serije.

### Član 3

Izrazi upotrijebljeni u ovoj uredbi imaju sljedeća značenja:

- 1) mikroorganizmi su: bakterije, virusi, kvasci, pljesni, alge, parazitske protozoe, mikroskopski parazitski helminti, kao i njihovi toksini i metaboliti;
- 2) serija je grupa ili niz prepoznatljivih proizvoda koji su proizvedeni, tokom određenog procesa pod identičnim okolnostima i na određenom mjestu u toku jednog proizvodnog perioda;
- 3) rok upotrebe je period koji odgovara periodu "najbolje upotrijebiti do" ili periodu koji odgovara "minimalni rok upotrebe";
- 4) gotova hrana je hrana koju je proizvođač namijenio za direktnu ishranu ljudi, bez kuvaranja, ili termičke ili druge vrste obrade, kojom bi se mikroorganizmi eliminisali ili sveli na prihvatljiv nivo;
- 5) hrana za odojčad ("infant formula" i "follonj-on formula") je hrana namijenjena za ishranu djece do jedne godine života;
- 6) hrana za posebne medicinske potrebe je dijetetska hrana za posebne medicinske potrebe u skladu sa posebnim propisom;
- 7) uzorak je skup jedne ili nekoliko jedinica proizvoda ili djelova proizvoda, koji se uzima iz odgovarajuće količine proizvoda, koji se ispituje radi ocjene prihvatljivosti hrane ili higijene procesa;
- 8) reprezentativni uzorak je uzorak koji predstavlja obilježje serije iz koje je uzet uzorak, a posebno kod slučajnog uzorka, pri kojem svaka elementarna jedinica i/ili djelovi serije ima istu vjerovatnoću da će postati uzorak;
- 9) mikrobiološki kriterijum bezbjednosti hrane je kriterijum kojim se utvrđuje prihvatljivost proizvoda ili serije hrane i primjenjuje se na hranu koja je stavljena na tržište;
- 10) mikrobiološki kriterijum higijene procesa je kriterijum koji se primjenjuje na proces proizvodnje i prerade hrane i ukazuje na pravilno funkcionisanje proizvodnog procesa, tako da predstavlja vrijednost kontaminacije iznad koje se preduzimaju korektivne mjere, kako bi se održala higijena proizvodnog procesa;
- 11) usaglašenost sa mikrobiološkim kriterijumima hrane je dobijanje zadovoljavajućih ili prihvatljivih rezultata ispitivanja u odnosu na kriterijume date za uzimanje uzoraka i sprovođenje ispitivanja uz sprovođenje korektivnih mjera utvrđenih Prilogom 1 koji je sastavni dio ove uredbe;
- 12) subjekat u poslovanju hranom je pravno i fizičko lice ili preduzetnik koji je odgovorno za ispunjavanje propisanih zahtjeva za hranu u okviru djelatnosti koju obavlja.

### Član 4

(1) Subjekat u poslovanju hranom dužan je da obezbijedi da hrana ispunjava mikrobiološke kriterijume date u Prilogu 1 ove uredbe u svakoj fazi proizvodnje, prerade i distribucije hrane, uključujući maloprodaju i preduzima mјere zasnovane na načelima HACCP-a uz primjenu dobre higijenske prakse.

(2) Subjekat u poslovanju hranom dužan je da obezbijedi usaglašenost hrane sa mikrobiološkim kriterijumima bezbjednosti hrane, tokom roka upotrebe hrane pod utvrđenim uslovima distribucije, čuvanja i upotrebe u skladu sa Prilogom 1 (dio 1) ove uredbe.

(3) Subjekat u poslovanju hranom dužan je da rukovanje, obradu i preradu sirovina i hrane sprovodi na način kojim se obezbjeđuje usaglašenost sa mikrobiološkim kriterijumima higijene procesa u skladu sa Prilogom 1 (dio 2) ove uredbe.

(4) Subjekat u poslovanju hranom koji proizvodi hranu čiji je rok upotrebe pet ili više dana, dužan je da vrši

ispitivanje na Listeria monocytogenes u skladu sa Prilogom 1 ove uredbe i sprovodi studijska ispitivanja, a naročito za gotovu hranu koja pogoduje rastu bakterije Listeria monocytogenes, radi utvrđivanja usaglašenosti hrane sa mikrobiološkim kriterijumima tokom roka upotrebe u skladu sa Prilogom 2 koji je sastavni dio ove uredbe.

## Član 5

(1) Subjekat u poslovanju hranom dužan je da vrši ispitivanja hrane prema mikrobiološkim kriterijumima iz Priloga 1 ove uredbe, radi provjere ispravnog sprovođenja postupaka i mjera zasnovanih na načelima HACCP-a i dobre higijenske prakse.

(2) Subjekat u poslovanju hranom koji proizvodi i priprema hranu iz Priloga 1 ove uredbe, dužan je da sačini plan uzimanja uzoraka, radi ispitivanja mikrobioloških kriterijuma hrane.

(3) Subjekat u poslovanju hranom dužan je da ispitivanje hrane vrši uzimanjem uzoraka u skladu sa planom uzimanja uzoraka.

(4) Za hranu za koju učestalost uzimanja uzoraka nije propisana Prilogom 1 ove uredbe, subjekat u poslovanju hranom dužan je da učestalost uzimanja uzoraka odredi planom iz stava 2 ovog člana.

(5) Učestalost uzimanja uzoraka iz stava 4 ovog člana, subjekat u poslovanju hranom određuje prema prirodi i obimu poslovanja, pod uslovom da se ne ugrožava bezbjednost hrane.

## Član 6

(1) Analitičke metode ispitivanja, planovi i metode uzimanja uzoraka vrše se referentnim metodama datim u Prilogu 1 ove uredbe.

(2) Pored metoda iz stava 1 ovog člana, subjekat u poslovanju hranom može da koristi i druge postupke uzorkovanja i ispitivanja uzoraka, kao i drugo mjesto uzimanja uzoraka i analize trenda, ako dokaže da primjena tih postupaka obezbjeđuje najmanje jednak nivo pouzdanosti primjenom kriterijuma propisanih ovom uredbom.

(3) Za ispitivanja mogu se primjenjivati i druge metode, ako se validacija tih metoda vrši u odnosu na referentnu metodu utvrđenu ovom uredbom ili ako se primjenjuje odgovarajuća metoda koja je validovana u skladu sa protokolom utvrđenim standardom ISO 16140 ili drugim međunarodno priznatim protokolom.

(4) Broj elementarnih jedinica uzoraka iz Priloga 1 ove uredbe, subjekat u poslovanju hranom može smanjiti, ako su svi uzorci uzeti i ispitani u skladu sa planom iz člana 5 stav 2 ove uredbe u posljednjih godinu dana usaglašeni sa mikrobiološkim kriterijumima iz Priloga 1 ove uredbe.

(5) Uzorci radi ispitivanja mikrobioloških kriterijuma uzimaju se sa proizvodnih površina i opreme, koja se koristi za proizvodnju hrane, radi utvrđivanja usaglašenosti kriterijuma, kada je uzorkovanje potrebno.

(6) Za uzimanje uzoraka iz stava 5 ovog člana, kao referentna metoda, primjenjuje se ISO standard 18593.

(7) Subjekat u poslovanju hranom koji proizvodi gotovu hranu, a koja može da predstavlja rizik po zdravlje ljudi zbog prisustva Listeria monocytogenes, dužan je da uzima uzorke sa proizvodnih površina i opreme, radi ispitivanja prisustva te bakterije u skladu sa planom uzimanja uzoraka subjekta u poslovanju hranom.

(8) Subjekat u poslovanju hranom koji proizvodi dehidriranu hranu za odojčad ili dehidranu hranu za posebne medicinske potrebe, koja je namijenjena djeci mlađoj od šest mjeseci, a koja može da predstavlja rizik zbog prisustva Enterobacter sakazakii, dužan je da uzima uzorke sa proizvodnih površina i opreme, radi ispitivanja prisustva Enterobacteriaceae u skladu sa planom uzorkovanja subjekta u poslovanju hranom.

(9) Ako se vrše ispitivanja radi procijene stepena prihvatljivosti određene proizvodne serije hrane ili proizvodnog procesa, uzorci za ispitivanje uzimaju se u skladu sa planom uzorkovanja iz Priloga 1 ove uredbe.

(10) Za utvrđivanje kriterijuma higijene procesa mogu se vršiti ispitivanja i drugih mikroorganizama u odnosu na odgovarajuće mikrobiološke granične vrijednosti koje se na njih odnose, kao i ispitivanje drugih parametara osim mikrobioloških.

## Član 7

(1) Kada su ispunjeni mikrobiološki kriterijumi za Salmonellu za mljeveno meso, mesne prerađevine i proizvode od mesa svih vrsta životinja iz Priloga 1 ove uredbe, a koji su namijenjeni konzumiranju kao kuvani, subjekat u poslovanju hranom, dužan je da u informacijama za potrošače za serije tih proizvoda navede potrebu potpune termičke obrade prije konzumiranja.

(2) Odredba stava 1 ovog člana ne primjenjuje se na mljeveno meso, mesne prerađevine i proizvode od mesa živine.

## Član 8

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 500 eura do 10.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) ne obezbijedi da hrana ispunjava mikrobiološke kriterijume date u Prilogu 1 ove uredbe u svakoj fazi proizvodnje, prerade i distribucije hrane, uključujući maloprodaju (član 4 stav 1);  
2) ne obezbijedi usaglašenost hrane sa mikrobiološkim kriterijumima bezbjednosti hrane, tokom roka upotrebe hrane pod utvrđenim uslovima distribucije, čuvanja i upotrebe u skladu sa Prilogom 1 (dio 1) ove uredbe (član 4 stav 2);

3) ne sprovodi rukovanje, obradu i preradu sirovina i hrane na način kojim se obezbjeđuje usaglašenost sa mikrobiološkim kriterijumima higijene procesa u skladu sa Prilogom 1 (dio 2) ove uredbe (član 4 stav 3);

4) proizvodi hranu čiji je rok upotrebe pet ili više dana, a ne vrši ispitivanje na Listeria monocytogenes u skladu sa Prilogom 1 ove uredbe i ne sprovodi studijska ispitivanja, a naročito za gotovo hranu koja pogoduje rastu bakterije Listeria monocytogenes, radi utvrđivanja usaglašenosti hrane sa mikrobiološkim kriterijumima tokom roka upotrebe u skladu sa Prilogom 2 koji je sastavni dio ove uredbe (član 4 stav 4);

5) ne vrši ispitivanja hrane prema mikrobiološkim kriterijumima iz Priloga 1 ove uredbe (član 5 stav 1);

6) ne sačini plan uzimanja uzoraka, radi ispitivanja mikrobioloških kriterijuma hrane, a proizvodi i priprema hranu iz Priloga 1 ove uredbe (član 5 stav 2);

7) ispitivanje hrane ne vrši uzimanjem uzoraka u skladu sa planom uzimanja uzoraka (član 5 stav 3);

8) ne odredi učestalost uzimanja uzoraka planom iz stava 2 ovog člana za hranu za koju učestalost uzimanja uzoraka nije propisana Prilogom 1 ove uredbe (član 5 stav 4);

9) smanji broj elementarnih jedinica uzoraka iz Priloga 1 ove uredbe, a svi uzorci uzeti i ispitani u skladu sa planom iz člana 5 stav 2 ove uredbe u posljednjih godinu dana nijesu usaglašeni sa mikrobiološkim kriterijumima iz Priloga 1 ove uredbe (član 6 stav 4);

10) proizvodi gotovu hranu, koja može da predstavlja rizik po zdravlje ljudi zbog prisustva Listeria monocytogenes, a ne uzima uzorke sa proizvodnih površina i opreme, radi ispitivanja prisustva te bakterije u skladu sa planom uzimanja uzoraka subjekta u poslovanju hranom (član 6 stav 7);

11) proizvodi dehidriranu hranu za odojčad ili dehidriranu hranu za posebne medicinske potrebe, koja je namijenjena djeci mlađoj od šest mjeseci, a koja može da predstavlja rizik zbog prisustva Enterobacter sakazakii, a ne uzima uzorke sa proizvodnih površina i opreme, radi ispitivanja prisustva Enterobacteriaceae u skladu sa planom uzorkovanja subjekta u poslovanju hranom (član 6 stav 8);

12) su ispunjeni mikrobiološki kriterijumi za Salmonellu za mljeveno meso, mesne prerađevine i proizvode od mesa svih vrsta životinja iz Priloga 1 ove uredbe, a koji su namijenjeni konzumiranju kao kuvani, a u informacijama za potrošače za serije tih proizvoda ne navede potrebu potpune termičke obrade prije konzumiranja (član 7 stav 1).

(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 30 eura do 1.000 eura.

(3) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 30 eura do 1.000 eura.

(4) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 150 eura do 3.000 eura.

## Član 9

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Pravilnik o mikrobiološkim kriterijumima za bezbjednost hrane ("Službeni list CG", broj 53/12).

## Član 10

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 08-752

Podgorica, 24. marta 2016. godine

Vlada Crne Gore

Predsjednik, Milo Đukanović, s.r.

(\*) U ovu uredbu prenijeta je Regulativa Komisije (EZ) br. 2073/2005 od 15. novembra 2005. o mikrobiološkim kriterijumima za hranu/Commission Regulation (EC) No 2073/2005 of 15 november 2005 on microbiological criteria for foodstuf

PRILOG 1 MIKROBIOLOŠKI KRITERIJUMI ZA HRANU Dio 1 - MIKROBIOLOŠKI KRITERIJUMI ZA BEZBJEDNOSTI HRANE					
vrijednosti (2)	Referentna metoda	Kategorija hrane ispitivanja (3)	Mikroorganizmi/n Plan kriterijum primjenjuje	Faza u kojoj se jihovi toksini, uzorkova metaboliti	Granične ;nja (1) n c m
M u 25 g	1.1. Gotova hrana za EN ISO 11290-1 odojčad i gotova stavljen na	Listeria Proizvod monocytogenes	10	0	Ne smije biti

tržište tokom njegovog roka upotrebe	hrana za posebne medicinske potrebe (4)			
1.2. EN/ISO 11290-2 (6)	Gotova hrana Proizvod koja omogućava stavljen na rast bakterije	Listeria monocytogenes	5	0 100 cfu/g (5)
tržište tokom njegovog roka upotrebe	L. monocytogenes,			
u 25 g (7)	osim hrane za EN/ISO 11290-1 odojčad i hrane subjekat za posebne poslovanju medicinske hranom koji je potrebe hranu proizveo	Prije nego što	5	0 Ne smije biti
		prestane da bude direktno odgovaran za istu		
1.3. EN/ISO 11290-2 (6)	Gotova hrana Proizvod koja ne stavljen na omogućava rast tržište tokom bakterije L.	Listeria monocytogenes	5	0 100 cfu/g
njegovog roka upotrebe	monocytogenes,			
	osim hrane za odojčad i hrane za posebne medicinske potrebe (4) (8)			
1.4. u 25 g	Mljeveno meso i EN/ISO 6579 mesne stavljen na prerađevine koji tržište tokom se konzumiraju u njegovog roka sirovom stanju upotrebe	Salmonella Proizvod	5	0 Ne smije biti

1.5.	Mljeveno meso i EN/ISO 6579 mesne	Salmonella Proizvod	5	0 Ne smije biti
u 25 g	stavljen na tržište tokom njegovog roka upotrebe	prerađevine živinskog mesa koje se konzumiraju nakon kuvanja		
1.6.	Mljeveno meso i EN/ISO 6579 mesne	Salmonella Proizvod	5	0 Ne smije biti
u 10 g	stavljen na tržište tokom njegovog roka upotrebe	prerađevine od mesa drugih vrsta životinja, osim mesa živine, koje se konzumiraju nakon kuvanja		
1.7.	Mehanički EN/ISO 6579 odvojeno meso	Salmonella Proizvod	5	0 Ne smije biti
u 10 g	stavljen na tržište tokom	(MOM) (9)		
		njegovog roka		
1.8.	Proizvodi od EN/ISO 6579 mesa koji se	upotrebe Salmonella Proizvod	5	0 Ne smije biti
u 25 g	stavljen na tržište tokom njegovog roka upotrebe	konzumiraju u sirovom stanju, osim proizvoda kod kojih proizvodni proces ili sastav proizvoda otklanjaju rizik od salmonelle		
1.9.	Proizvodi od EN/ISO 6579 živinskog mesa,	Salmonella Proizvod	5	0 Ne smije biti
u 25 g	stavljen na			

		namijenjeni za		
tržište tokom		konzumiranje		
njegovog roka		poslije kuvanja		
upotrebe				
1.10.	Želatin i kolagen	Salmonella	5	0 Ne smije biti
u 25 g	EN/ISO 6579	Proizvod		
		stavljen na		
		tržište tokom		
		njegovog roka		
		upotrebe		
1.11.	Sirevi, maslac i	Salmonella	5	0 Ne smije biti
u 25 g	EN/ISO 6579	Proizvod		
	pavlaka			
stavljen na		proizvedeni od		
tržište tokom		sirovog mlijeka		
njegovog roka		ili mlijeka koje		
upotrebe		je obrađeno		
		temperaturom		
		nižom od		
		temperature		
		pasterizacije		
	(10)			
1.12.	Mlijeko u prahu	Salmonella	5	0 Ne smije biti
u 25 g	EN/ISO 6579	Proizvod		
	i surutka u prahu			
stavljen na		tržište tokom		
		njegovog roka		
		upotrebe		
1.13.	Sladoled (11),	Salmonella	5	0 Ne smije biti
u 25 g	EN/ISO 6579	Proizvod		
	izuzimajući			
stavljen na		proizvode kod		
tržište tokom		kojih proces		
njegovog roka		proizvodnje ili		
upotrebe		sastav proizvoda		
		eliminiše rizik		
		od salmonele		
1.14.	Proizvodi od	Salmonella	5	0 Ne smije biti
u 25 g	EN/ISO 6579	Proizvod		

jaja,  
 stavljena na izuzimajući  
 tržište tokom proizvode kod  
 njegovog roka kojih proces  
 upotrebe proizvodnje ili  
 sastav proizvoda  
 eliminiše rizik  
 od salmonele

1.15. Gotova hrana Salmonella 5 0 Ne smije biti  
 u 25 g ili EN/ISO 6579 Proizvod ml

stavljena na sirova jaja,  
 tržište tokom izuzimajući  
 njegovog roka proizvode kod  
 upotrebe kojih proces  
 proizvodnje ili  
 sastav proizvoda  
 eliminiše rizik  
 od salmonele

1.16. Kuvani rakovi i Školjke Salmonella 5 0 Ne smije biti  
 u 25 g EN/ISO 6579 Proizvod

stavljena na  
 tržište tokom  
 njegovog roka  
 upotrebe

1.17. Žive školjke i ostali mekušci, Salmonella 5 0 Ne smije biti  
 u 25 g EN/ISO 6579 Proizvod

stavljena na živi  
 tržište tokom bodljokošci,  
 njegovog roka plaštasi i puževi  
 upotrebe

1.18. Klice (gotova EN/ISO 6579 Salmonella 5 0 Ne smije biti  
 u 25 g hrana) (23) Proizvod

stavljena na  
 tržište tokom  
 njegovog roka  
 upotrebe

1.19.	Rezano voće i EN/ISO 6579 povrće (gotova stavljen na hrana)	Salmonella Proizvod	5	0 Ne smije biti
		njegovog roka		
1.20.	Nepasterizovani EN/ISO 6579 sokovi od voća i stavljen na povrća (gotova tržište tokom hrana)	upotrebe Salmonella Proizvod	5	0 Ne smije biti
		njegovog roka		
1.21.	Sirevi, mlijeko dokazani u 25 g Evropska u prahu i skrining metoda stavljena na surutka u prahu Referentne tržište tokom kako je navedeno laboratorije njegovog roka u kriterijumu za Zajednice za upotrebe koagulaza koagulaza pozitivne pozitivne stafilokoke u stafilokoke (13) poglavlju 2.2. ovoga priloga	upotrebe Stafilococni Proizvod enterotoksini	5	0 Nijesu
1.22.	Dehidrirana EN/ISO 6579 početna hrana za stavljen na odojčad i tržište tokom dehidrirana njegovog roka dijetetska hrana upotrebe za posebne medicinske potrebe namijenjena djeci mladoj od šest mjeseci	Salmonella Proizvod	30	0 Ne smije biti
1.23.	Dehidrirana EN/ISO 6579	Salmonella Proizvod	30	0 Ne smije biti

		prelazna hrana			
stavljen na		za odojčad			
tržište tokom					
		njegovog roka			
		upotrebe			
1.24.	Dehidrirana	Cronobacter	30	0	Ne smije biti
u 10 g	ISO/TS 22964	Proizvod			
stavljen na	hrana za odojčad	spp. (Enterobacte			
tržište tokom	i dehidrirana	r sakazakii)			
		dijetetska hrana			
njegovog roka		za posebne			
upotrebe		medicinske			
		potrebe za djecu			
		mlađu od šest			
		mjeseci (14)			
1.25.	Žive školjke i	E. coli (15)	5 (16)	1	230 MPN/ 100g
700 MPN/	ISO 16649-3	Proizvod			
100g mesa	ostali mekušci,	stavljen na			
i	živi	tržište tokom			
međuljuštur	bodljokošći,	njegovog roka			
ne tečnosti	plaštaši i puževi	upotrebe			
1.26.	Proizvodi	Histamin	9 (18)	2	100 mg/kg
200 mg/kg	HPLC (19)	Proizvod			
stavljen na	ribarstva od				
tržište tokom	ribljih vrsta				
	koje sadrže				
njegovog roka	visoku količinu				
upotrebe	histidina (17)				
1.27.	Proizvodi	Histamin	9	2	200 mg/kg
400 mg/kg	HPLC (19)	Proizvod			
stavljen na	ribarstva, osim				
tržište tokom	onih iz				
	kategorije hrane				
njegovog roka	1.27.a, obrađeni				
upotrebe	enzimskim				
	dozrijevanjem u				
	salamuri,				
	proizvedeni od				

ribljih vrsta  
 koje sadrže  
 visoku količinu  
 histidina (17)  
 1.27.a Riblji umak Histamin 1 0 400 mg/kg  
 HPLC (19) Proizvod  
 dobijen  
 stavljen na fermentacijom  
 tržište tokom proizvoda  
 njegovog roka ribarstva  
 upotrebe  
 1.28. Svježe meso Salmonella 5 0 Ne smije biti  
 u 25 g EN/ISO 6579 (za Proizvod  
 živine(20) enteritidis  
 detekciju) stavljena (21)  
 NJwhite-Kaufmann-Le tržište tokom Salmonella  
 Minor Sheme (za njegovog roka typhimurium  
 serotipizaciju) upotrebe  
 1.29. Klice(23) E. coli koja 5 0 Ne smije biti  
 u 25 g CEN/ISO TS Proizvod  
 stvara toksin  
 13136(22) stavljena shiga (STEC)  
 tržište tokom O157, O26,  
 njegovog roka O111, O103,  
 upotrebe O145 i O104:H4

(1) n = broj elementarih jedinica koje čine uzorak; c = broj jedinica uzorka koje daju vrijednosti iznad, između m i M.

(2) za tačke 1.1. do 1.24., 1.27.a i 1.28. m = M;

(3) primjenjuje se najnovije izdanje standarda;

(4) u uobičajenim okolnostima nije potrebno redovno ispitivanje u odnosu na kriterijum za sljedeću gotovu hranu:

- onu koja je obrađena termički ili drugim postupkom koji efikasno eliminiše *L. monocytogenes*, kada nakon takve obrade nije moguća ponovna kontaminacija (npr. proizvodi koji su termički obrađeni u svom krajnjem pakovanju),

- svježe, nerezano i neobrađeno povrće i voće, osim klica,

- hlijeb, keks i slični proizvodi,

- voda u bocama ili pakovana voda, bezalkoholna pića, pivo, jabukovača, vino, alkoholna pića i slični proizvodi,

- šećer, med i konditorski proizvodi, uključujući proizvode od kakaoa i čokolade,

- žive školjke,

- kuhinjska so;

(5) Ovaj kriterijum se primjenjuje ako proizvođač može da dokaže da proizvod ne prelazi granicu od 100 cfu/g tokom roka upotrebe, proizvođač može utvrditi međufazne granične vrijednosti tokom procesa, koje moraju biti

dovoljno niske da bi garantovale da se do kraja roka upotrebe neće preći granica od 100 cfu/g;

(6) 1 ml inokuluma stavlja se u Petrijevu ploču prečnika 140 mm, ili u tri Petrijeve ploče prečnika 90 mm;

(7) Ovaj kriterijum se primenjuje na proizvod prije nego što prestane da bude pod neposrednim nadzorom proizvođača odnosno prije stavljanja na tržiste, kada subjekt u poslovanju hranom ne može na zadovoljavajući način da dokaže nadležnom organu da proizvod neće preći granicu od 100 cfu/g tokom roka upotrebe;

(8) Proizvodi sa pH ≤ 4.4 ili anj ≤ 0.92, proizvodi s pH ≤ 5.0 i anj ≤ 0.94, proizvodi sa rokom upotrebe kraćim od pet dana svrstavaju se u ovu kategoriju a i druge kategorije proizvoda mogu spadati u ovu kategoriju, u zavisnosti od naučne opravdanosti;

(9) Ovaj kriterijum se odnosi na mehanički odvojeno meso (MOM) proizvedeno tehnikama navedenim u Prilogu 3, Odjeljak V. Poglavlje III, stav 3 Uredbe o posebnim zahtjevima za proizvode životinjskog porijekla ;

(10) primjenjivo osim proizvoda kod kojih proizvođač može da dokaže nadležnom organu na zadovoljavajući način da ne postoji rizik od salmonele zbog odgovarajućeg vremena zrenja i vrijednosti anj.

(11) primjenjuje se samo na sladolede koji sadrže mliječne sastojke;

(12) Preliminarno ispitivanje serije sjemena prije započinjanja procesa klijanja ili uzimanja uzorka se mora izvršiti u fazi kada se očekuje najveća vjerovatnoća prisustva salmonele.

(13) Upućivanje: Referentna laboratorija zajednice za koagulaza pozitivne stafilocoke. Evropski skrining metod za otkrivanje stafilocoknih enterotoksina u mlijeku i proizvodima od mlijeka;

(14) Uporedno se sprovode ispitivanja na Enterobacteriaceae i E. sakazakii , osim ako je na nivou pojedinačnog objekta uspostavljena korelacija između ovih mikroorganizama. Ako se u bilo kom uzorku ispitanim u takvom objektu otkriju Enterobacteriaceae, cijela serija proizvoda u tom objektu mora se ispitati na E. Sakazakii. Proizvođač je odgovoran da na odgovarajući način pruži dokaz nadležnom organu o tome postoji li korelacija između Enterobacteriaceae i E. Sakazakii;

(15) E. coli se ovdje koristi kao pokazatelj fekalne kontaminacije;

(16) Svaka jedinica uzorka obuhvata minimalni broj pojedinačnih životinja u skladu sa EN ISO 6887-3;

(17) Posebne vrste riba iz sljedećih porodica: Scombridae, Clupeidae, Engraulidae, Coryfenidae, Pomatomidae, Scombridae;

(18) Pojedinačni uzorci mogu se uzimati u maloprodaji. U tom slučaju ne primjenjuje se pretpostavka utvrđena članom 14 stav 6 Zakona o bezbjednosti hrane prema kojoj cijelu seriju treba smatrati nepodesnom za upotrebu, osim ako je rezultat veći od M.";

(19) Upućivanje: 1. Malle P., Valle M., Bouljuelet S. Assay of biogenic amines involved in fish decomposition. J. AOAC Internat. 1996., 79, 43-49;

2.Duflos G., Dervin C., Malle P., Bouljuelet S., Relevantnost efekta matrice u određivanju biogenih amina kod vrsta iverak (*Pleuronectes platessa*) i pišmolj (*Merlangus merlangus*). J. AOAC Internat., 1999., 82, 1097-1101;

(20) Primjenjuje se na svježe meso živine dobijeno od rasplodnih jata vrste *Gallus gallus*, koka nosilja, brojlera i jata rasplodnih i tovnih Ćuraka, i

(21) Odnosi se samo na monofaznu *Salmonella typhimurium* 1,4, Š5Ć,12,:i-

(22) Uzimajući u obzir najnoviju korekciju od strane referentne laboratorije Evropske unije za *Escherichia coli*, uključujući verotoksičnu *E. coli* (VTEC), za otkrivanje STEC O104:H4.

(23) Isključujući klice koje su bile podvrgnute postupku kojim se efikasno uništavaju *Salmonella* spp. i STEC

Procjena (tumačenje) rezultata ispitivanja

Granične vrijednosti utvrđene Dijelom 1 ovog Priloga odnose se na svaku ispitivanu jedinicu uzorka.

Rezultati ispitivanja pokazuju mikrobiološku ispravnost ispitivane serije (17)

L. monocytogenes u gotovoj hrani za odojčad i gotovoj hrani za posebne medicinske namjene:

- zadovoljavajuće, ako sve utvrđene vrijednosti pokazuju odsustvo bakterija,

- nezadovoljavajuće, ako je ustanovljeno prisustvo bakterija u bilo kojoj jedinici uzorka.

L. monocytogenes u gotovoj hrani koja omogućava rast L. monocytogenes prije nego što hrana napusti objekat proizvodača kada on ne može da dokaže da njen broj u proizvodu neće preći granicu od 100 cfu/g tokom roka upotrebe:

- zadovoljavajuće, ako sve utvrđene vrijednosti pokazuju odsustvo bakterija,

- nezadovoljavajuće, ako je ustanovljeno prisustvo bakterija u bilo kojoj jedinici uzorka.

L. monocytogenes u ostaloj gotovoj hrani:

- zadovoljavajuće, ako su sve utvrđene vrijednosti  $\leq$  graničnoj vrijednosti,

- nezadovoljavajuće, ako je bilo koja ustanovljena vrijednost  $>$  od granične vrijednosti.

E. coli u živim školjkašima i ostalim mekušcima:

- zadovoljavajuće, ako je svaka od pet utvrđenih vrijednosti  $\leq$  230 MPN/100 g mesa i međuljuštne tečnosti ili ako je jedna od utvrđenih pet vrijednosti  $>$  230 MPN/100 g mesa i međuljuštne tečnosti, ali  $\leq$  700 MPN/100 g mesa i međuljuštne tečnosti.

- nezadovoljavajuće, ako je bilo koja od pet ustanovljenih vrijednosti  $>$  700 MPN/100 g mesa i međuljuštne tečnosti ili ako su barem dvije od pet ustanovljenih vrijednosti  $>$  230 MPN/100 g mesa i međuljuštne tečnosti.

Salmonella u različitim kategorijama hrane:

- zadovoljavajuće, ako sve utvrđene vrijednosti pokazuju odsustvo bakterija,

- nezadovoljavajuće, ako je ustanovljeno prisutvo bakterija u bilo kojoj jedinici uzorka.

Stafilocokni enterotoksini u proizvodima od mlijeka:

- zadovoljavajuće, ako enterotoksini nijesu ustanovljeni ni u jednoj jedinici uzorka,

- nezadovoljavajuće, ako su enterotoksini ustanovljeni u bilo kojoj jedinici uzorka.

Enterobacter sakazakii u dehidriranoj hrani za odojčad i dehidriranoj dijetetskoj hrani za posebne medicinske potrebe namijenjenoj djeci mlađoj od 6 mjeseci:

- zadovoljavajuće, ako sve utvrđene vrijednosti pokazuju odsustvo bakterija,

- nezadovoljavajuće, ako je ustanovljeno prisustvo bakterija u bilo kojoj jedinici uzorka.

Histamin u proizvodima ribarstva:

Histamin u proizvodima ribarstva od ribljih vrsta povezanih sa visokom količinom histidina, osim ribljeg umaka dobijenog fermentacijom proizvoda ribarstva:

- zadovoljavajuće, ako su ispunjeni sljedeći zahtjevi:

1. utvrđena srednja vrijednost je  $\leq$  m;

2. maksimum c od n ispitivanih uzoraka ima vrijednosti između m i M;

3. nema utvrđenih vrijednosti koje prelaze granicu M,

– nezadovoljavajuće, ako je ustanovljena srednja vrijednost veća od m ili ako je više od c od ispitivanih n uzoraka između m i M ili ako je jedna ili više utvrđenih vrijednosti veća od M.

Histamin u ribljem umaku dobijenom fermentacijom proizvoda ribarstva:

– zadovoljavajuće, ako je ustanovljena vrijednost ≤ graničnoj vrijednosti,

– nezadovoljavajuće, ako je ustanovljena vrijednost > od granične vrijednosti."

## Dio 2 - MIKROBIOLOŠKI KRITERIJUMI HIGIJENE PROCESA

### 2.1. Meso i proizvodi od mesa

Kategorija hrane	Mikroorganizmi	Plan uzorkovanja	Granične
vrijednosti (2)		Referentna	Faza u kojoj se Mjera u slučaju
			(1)

metoda	kriterijum	nezadovoljavajući		
		n	c	m
M	ispitivanja (3)	primjenjuje	h rezultata	
2.1.1. Trupovi goveda, ovaca, koza i klanja	Broj aerobnih cfu/cm <sup>2</sup> 5,0 log	EN/ISO 4833	Trupovi nakon rasijecanja, ali higijene	3,5 log dnevne
srednje vrijednosti	dnevna srednja			
	konja (4)			log.
preispitivanje	log. vrijednost		prije hlađenja	i

			kontrola procesa
		Enterobacteriac	1,5 log
cfu/cm <sup>2</sup>	2,5 log cfu/cm <sup>2</sup>	EN/ISO 21528-2 eae	Trupovi nakon Poboljšanje dnevne
srednje klanja	dnevna srednja		rasijecanja, ali higijene
vrijednosti	log. vrijednost		
preispitivanje			log.

			kontrola procesa
		Broj aerobnih	4,0 log
cfu/cm <sup>2</sup>	5,0 log cfu/cm <sup>2</sup>	EN/ISO 4833 (4) kolonija	Trupovi nakon Poboljšanje dnevne
srednje klanja	dnevna srednja		rasijecanja, ali higijene
vrijednosti	log. vrijednost		
preispitivanje			log.

			kontrola procesa
		Enterobacteriac	2,0 log
cfu/cm <sup>2</sup>	3,0 log cfu/cm <sup>2</sup>	EN/ISO 21528-2 eae	Trupovi nakon Poboljšanje dnevna
srednja klanja	dnevna srednja		rasijecanja, ali higijene
vrijednost	log. vrijednost		
preispitivanje			log.

kontrola procesa

2.1.3. Trupovi goveda, Salmonella biti na ispitivanom EN/ISO 6579 ovaca, koza i trupa konja prije hlađenja i preispitivanje

50 (5) 2 (6) Ne smije Trupovi nakon Poboljšanje području rasijecanja, ali higijene klanja

kontrola procesa  
i porijekla  
životinja

2.1.4. Trupovi svinja Salmonella biti na ispitivanom EN/ISO 6579 trupa klanja,

50 (5) 3 (6) Ne smije Trupovi nakon Poboljšanje području rasijecanja, ali higijene

prije hlađenja preispitivanje

kontrola procesa,  
porijekla  
životinja i biosigurnosnih mjera na farmama

2.1.5. Trupovi Salmonella biti u 25 g objedinjenog brojlera i uzorka kože vrata čuraka preispitivanje

EN/ISO 6579 spp. (10)

50 (5) 7 (6) Od Ne smije Trupovi nakon Poboljšanje 01.01. (zbirnog) hlađivanja higijene klanja, 2012 c=5

porijekla za brojlera Od 01.01. 2013 c=5 za čurke

kontrola procesa,  
porijekla  
životinja i biosigurnosnih mjera na farmama

2.1.6. Mljeveno meso Broj aerobnih 5 2 5dž105 cfu/g 5dž106 EN/ISO 4833 kolonija (7) Kraj proizvodnog Poboljšanje cfu/g procesa higijene

porijekla

proizvodnje i  
 izbora i/ili  
 porijekla  
 sirovina  
 E. coli ( 8) 5 2 50 cfu/g  
 500 cfu/g ISO 16649-1 ili Kraj proizvodnog Poboljšanje  
 ISO 16649-2 procesa higijene  
 proizvodnje, i  
 izbora i/ili  
 porijekla  
 sirovina  
 2.1.7. Mehanički Broj aerobnih 5 2 5dž105  
 cfu/g 5dž106 EN/ISO 4833 Kraj proizvodnog Poboljšanje  
 odvojeno meso kolonija  
 cfu/g procesa higijene  
 (MOM) (9)  
 proizvodnje, i  
 izbora i/ili  
 porijekla  
 sirovina  
 E.coli( 8) 5 2 50 cfu/g  
 500 cfu/g ISO 16649-1 ili Kraj proizvodnog Poboljšanje  
 ISO 16649-2 procesa higijene  
 proizvodnje, i  
 izbora i/ili  
 porijekla  
 sirovina  
 2.1.8. Mesne E. coli( 8) 5 2 500 cfu/g  
 ili cm<sup>2</sup> 5000 ISO 16649-1 ili Kraj proizvodnog Poboljšanje  
 prerađevine  
 cfu/g ISO 16649-2 procesa higijene  
 ili cm<sup>2</sup> proizvodnje, i  
 izbora i/ili  
 porijekla  
 sirovina

2.1.9. Trupovi živine Campylobacter 50 c = 20 Od 1000  
cfu/gr EN ISO Trupovi posle Poboljšanje 2.1.9.  
brojlera i spp. 1.1.2020.  
10272-2 hlađenja higijene klanja,  
čuraka  
preispitivanje c = 15; Od  
kontrola 1.1.2025.  
procesa, c = 10;

porijekla  
životinja i  
biosigurnosnih  
mjera na farmama

porijekla"

(1) n = broj elementarih jedinica koje čine uzorak; c = broj jedinica uzorka koje daju vrijednosti između m i M;

(2) Za tačke 2.1.3. do 2.1.5. i tačku 2.1.9. m = M;

(3) Primjenjuju se najnovije izdanje standarda;

(4) Granične vrijednosti (m i M) primjenjuju se samo na uzorce uzete destruktivnom metodom, logaritam dnevнog prosjeka izračunava se tako da se prvo uzme logaritamska vrijednost rezultata svakog pojedinačnog ispitivanja a zatim se izračunava srednja vrijednost iz tih logaritamskih vrijednosti;

(5) 50 uzoraka se dobije iz 10 uzastopnih serija uzimanja uzoraka u skladu sa pravilima uzimanja uzoraka i učestalostima utvrđenim ovom uredbom;

(6) broj uzoraka u kojima je ustanovljena salmonela. Vrijednost c se preispituje kako bi se uzeo u obzir napredak u smanjenju prevalencije salmonele, države članice ili regioni koji imaju nisku prevalenciju salmonele mogu koristiti niže vrijednosti c čak i prije preispitivanja;

(7) Ovaj kriterijum se ne primjenjuje na mljeveno meso koje se proizvodi u maloprodaji sa rokom upotrebe kraćim od 24 sata;

(8) E. coli se ovdje koristi kao pokazatelj fekalne kontaminacije;

(9) Ovi kriterijumi se primjenjuju na mehanički odvojeno meso (MOM) proizvedeno tehnikama navedenim u Prilogu III, Odjeljak V, Poglavlje III stav 3 Uredbe o posebnim zahtjevima higijene za proizvode životinjskog porijekla ("Službeni list CG", broj dždž/2015).

(10) Kada se uzorcima nađe Salmonella spp, izolati se moraju dalje serotipizovati radi određivanja serotipova Salmonella typhimurium i Salmonella enteritidis kako bi se provjerila usaglašenost sa mikrobiološkim kriterijumom iz tačke 1.28 Dio 1 ovog Priloga.

Procjena (tumačenje) rezultata ispitivanja

Granične vrijednosti date u Dijelu 2 tačka 2.1. ove uredbe odnose se na svaku ispitivanu jedinicu uzorka, osim ispitivanja trupova kada se granične vrijednosti odnose na objedinjene (zbirne) uzorce.

Rezultati ispitivanja pokazuju mikrobiološku ispravnost ispitivanog procesa.

Enetrobacteriaceae i broj aerobnih kolonija na trupovima goveda, ovaca, koza, konja i svinja:

- zadovoljavajuće, ako je dnevna srednja logaritamska vrijednost  $\leq m$ ,
- prihvatljivo, ako je dnevna srednja logaritamska vrijednost između m i M,
- nezadovoljavajuće, ako je dnevna srednja logaritamska vrijednost  $> M$ .

Salmonella u trupovima:

- zadovoljavajuće, ako je prisutnost salmonele ustanovljena u većini c od n uzoraka,
- nezadovoljavajuće, ako je prisutnost salmonele ustanovljena u više od c od n uzoraka.

Nakon svake serije uzetih uzoraka, procjenjuju se rezultati poslednjih deset serija uzetih uzoraka kako bi se dobio n broj uzoraka.

E. coli i broj aerobnih kolonija u mljevenom mesu, mesnim prerađevinama i mehanički odvojenom mesu (MOM):

- zadovoljavajuće, ako su sve utvrđene vrijednosti  $\leq m$ ,
- prihvatljivo, ako je većina c od n dobijenih vrijednosti između m i M i ako su ostale utvrđene vrijednosti  $\leq m$ ,
- nezadovoljavajuće, ako je jedna ili više utvrđenih vrijednosti  $> M$ , ili ako je više c od n vrijednosti između m i M.

Campylobacter spp. u trupovima živine:

- zadovoljavajuće, ako je maksimum vrijednosti c/n  $> m$ ,
- nezadovoljavajuće, ako je više od vrijednosti c/n  $> m$ .

## 2.2. Mlijeko i mliječni proizvodi

Kategorija hrane Mikroorganizmi/njihov Plan Granične  
Referentni metod Faza u kojoj Mjera u slučaju  
i toksini, metaboliti uzorkovanj vrijednosti  
(2) ispitivanja (3) se kriterijum nezadovoljavajući  
a (1)

primjenjuje h rezultata

			N	c	m	M
2.2.1. ISO 21528-2	Pasterizovano Kraj proizvodnog procesa i sprječavanje ponovne	Enterobacteriaceae mljeku i drugi efikasnosti pasterizovani termičke obrade tečni proizvodi od mlijeka (4)	5	0	10	cfu/ml

kontaminacije,

kao i provjera

kvaliteta

sirovina

2.2.2. ISO 16649-1 ili ISO 16649-2	Sirevi proizvedeni od mlijeka ili proizvodnog procesa, u vrijeme kada se očekuje da	E. coli Za vrijeme proizvodnje i surutke koji su izbora sirovina termički obrađeni	(5)	5	2	100	1000	cfu/g
------------------------------------	---	--	-----	---	---	-----	------	-------

će broj

kolonija E.

coli biti

najveći (6)

2.2.3. Sirevi Koagulaza pozitivne 5 2 104 105  
 cfu/g EN/ISO 6888-2 Za vrijeme Poboljšanje  
           proizvedeni od stafilocoke  
           proizvodnog higijene  
           sirovog mlijeka  
 procesa, u proizvodnje i

2.2.4. Sirevi Koagulaza pozitivne 5 2 100 1000  
 cfu/g EN/ISO 6888-1 vrijeme kada izbora sirovina.  
           proizvedeni od stafilocoke  
           ili EN/ISO se očekuje da Ako se utvrde  
           6888-2 mlijeka koje je  
           će broj vrijednosti  
           termički  
           stafilocoka >105 cfu/g,  
           obrađeno na  
           biti najveći ta proizvodna  
           temperaturi  
           partija sira se  
           nižoj od  
           mora ispitati na  
           temperature  
           prisustvo pasterizacije  
           stafilocoknih (7), zreli  
           enterotoksina  
           sirevi  
           proizvedeni od  
           mlijeka ili  
           surutke koji su  
           pasterizovani  
           ili obrađeni još  
           jačim termičkim  
           režimom (7)

2.2.5. Nedozreli meki Koagulaza pozitivne 5 2 10 100  
 cfu/g EN/ISO 6888-1 Kraj Poboljšanje  
           sirevi (svježi stafilocoke  
           ili EN/ISO proizvodnog higijene  
           6888-2 sirevi)  
           procesa proizvodnje. Ako  
           se utvrde mlijeka ili  
           vrijednosti surutke koji su  
           >105 cfu/g,  
           pasterizovani  
           ta proizvodna ili obrađeni još  
           partija sira se jačim termičkim  
           mora ispitati na

režimom (7)  
prisutvo

stafilokoknih

enterotoksina

2.2.6. Maslac i pavlaka E. coli (5) 5 2 10 100  
cfu/g ISO 16649-1 Kraj Poboljšanje cfu/g  
proizvedeni od ili ISO 16649-2 proizvodnog higijene  
sirovog mlijeka procesa proizvodnje i ili mlijeka koje  
izbora sirovina je termički  
obrađeno na temperaturi nižoj od temperature pasterizacije  
2.2.7. Mlijeko u prahu Enterobacteriaceae 5 0 10 cfu/g  
ISO 21528-2 Kraj Provjera  
proizvodnog i surutka u efikasnosti prahu (4)  
procesa termičke obrade  
i sprječavanje  
ponovne kontaminacije  
100 EN/ISO 6888-1 Kraj Koagulaza-pozitivne 5 2 10 cfu/g  
cfu/g ili EN/ISO stafilocoke Poboljšanje  
proizvodnog higijene  
6888-2 procesa proizvodnje. Ako  
se utvrde vrijednosti >105 cfu/g,  
ta proizvodna partija se mora  
ispitati na prisustvo  
stafilokoknih enterotoksina

2.2.8. Sladoled (8) i Enterobacteriaceae 5 2 10 cfu/g  
 100 ISO 21528-2 Kraj Poboljšanje  
 smrznuti  
 cfu/g proizvodnog higijene  
 mliječni deserti  
 procesa proizvodnje  
 2.2.9. Dehidrirana Enterobacteriaceae 10 0 Ne smije  
 biti u 10 ISO 21528-1 Kraj Poboljšanje  
 proizvodnog početna hrana za g  
 higijene  
 odojčad i  
 procesa proizvodnje da  
 dehidrirana  
 bi se  
 hrana za posebne  
 kontaminacija  
 medicinske  
 svela na minimum  
 potrebe  
 (9)  
 namijenjena  
 djeci mlađoj od  
 šest mjeseci  
 2.2.10. Dehidrirana Enterobacteriaceae 5 0 Ne smije  
 biti u 10 EN/ISO 21528-1 Kraj Poboljšanje  
 proizvodnog prelazna hrana g  
 higijene  
 za odojčad  
 procesa proizvodnje da  
 bi se  
 kontaminacija  
 svela na  
 najmanju moguću  
 mjeru  
 2.2.11. Dehidrirana pretpostavka 5 1 50 cfu/g  
 500 EN/ISO 7932 (10) Kraj Poboljšanje  
 početna hrana za prisustva Bacillus  
 cfu/g proizvodnog higijene  
 odojčad i cereus  
 procesa proizvodnje.  
 dehidrirana  
 Prevencija  
 hrana za posebne  
 ponovne  
 medicinske  
 kontaminacije.  
 potrebe  
 Izbor sirovina  
 namijenjena  
 djeci mlađoj od  
 za šest mjeseci

- (1)  $n =$  broj elementariih jedinica koje čine uzorak;  $c =$  broj jedinica uzorka koje daju vrijednosti između  $m$  i  $M$ ;
- (2) Za tačku 2.2.1., 2.2.7., 2.2.9. i 2.2.10.  $m=M$ ;
- (3) Primjenjuju se najnoviji propisani standardi;
- (4) Ovaj kriterijum se ne primjenjuje na proizvode namijenjene za dalju preradu u prehrambenoj industriji;
- (5) *E. coli* se ovdje koristi kao pokazatelj stepena higijene;
- (6) Kod sireva koji ne pogoduju rastu *E. coli*, broj kolonija *E. coli* je obično najveći na početku perioda zrenja, a kod sireva koji pogoduju rastu *E. coli* to je obično na kraju perioda zrenja;
- (7) Kriterijum se primjenjuje osim za sireve za koje proizvođač može da dokaže nadležnom organu da proizvod ne predstavlja rizik u pogledu stafilocoknih enterotoksina;
- (8) Ovaj kriterijum se primjenjuje samo na sladolede koji sadrže mliječne sastojke;
- (9) Sprovodi se uporedno ispitivanje na Enterobacteriaceae i *E.sakazakii* osim kada se ustanovi korelacija između ovih mikroorganizama na nivou pojedinačnog pogona. Ako se utvrdi prisustvo Enterobacteriaceae kod bilo kog ispitivanog uzorka proizvoda u tom objektu, cijela serija proizvoda mora da se ispita na prisustvo *E. sakazakii*. Proizvođač je dužan da nadležnom organu pruži dokaze o tome da li postoji korelacija između Enterobacteriaceae i *E.sakazakii*, i
- (10) 1 ml inokuluma se stavlja u Petrijevu ploču prečnika 140 mm, ili u tri Petrijeve ploče prečnika 90 mm.
- Procjena (tumačenje) rezultata ispitivanja
- Granične vrijednosti utvrđene u Dijelu 2 tačka 2.2. ove uredbe odnose se na svaku ispitivanu jedinicu uzorka.
- Rezultati ispitivanja pokazuju mikrobiološku ispravnost procesa koji se ispituje.
- Enetrobacteriaceae u dehidriranoj početnoj hrani za odojčad i dehidriranoj dijetetskoj hrani za posebne medicinske potrebe namijenjenoj djeci mlađoj od šest mjeseci i dehidriranoj prelaznoj hrani za odojčad:
- zadovoljavajuće, ako sve utvrđene vrijednosti pokazuju odsutnost bakterije,
  - nezadovoljavajuće, ako se prisutnost bakterije otkrije u bilo kojoj jedinici uzorka.
- E. coli*, Enterobacteriaceae (za ostale kategorije hrane) i koagulaza pozitivne stafilokoke:
- zadovoljavajuće, ako su sve utvrđene vrijednosti  $\leq m$ ,
  - prihvatljivo, ako je najviše  $c$  od  $n$  ispitivanih uzoraka između  $m$  i  $M$  i ako su ostale utvrđene vrijednosti  $\leq m$ ,
  - nezadovoljavajuće, ako je jedna ili više utvrđenih vrijednosti  $> M$ , ili ako je više  $c$  od  $n$  vrijednosti između  $m$  i  $M$ .
- Pretpostavka prisutnosti bakterije *Bacillus cereus* u dehidriranoj početnoj hrani za odojčad i dehidriranoj dijetetskoj hrani za posebne medicinske potrebe namijenjenoj djeci mlađoj od šest mjeseci
- zadovoljavajuće, ako su sve utvrđene vrijednosti  $\leq m$ ,
  - prihvatljivo, ako je najviše  $c$  od  $n$  ispitivanih uzoraka vrijednosti između  $m$  i  $M$  i ako su ostale utvrđene vrijednosti  $\leq m$ ,
  - nezadovoljavajuće, ako je jedna ili više utvrđenih vrijednosti  $> M$ , ili ako je u više  $c$  od  $n$  vrijednosti između  $m$  i  $M$ .
- 2.3. Proizvodi od jaja
- | Kategorija       | Mikroorganizmi        | Plan   | Granične               |
|------------------|-----------------------|--|------------------------|
| Referentni metod | Faza u kojoj se hrane | Mjera u slučaju nezadovoljavajućih rezultata | uzorkovanj vrijednosti |
|                  | kriterijum            |  |                        |

a (1)

ispitivanja (2) primjenjuje

		n	c	m	M	
2.3.1.	Proizvodi Enterobacteriaceae	5	2	10 cfu/g	100	ISO
21528-2	Kraj proizvodnog od jaja			Provjera efikasnosti termičke obrade i		
				ili ml	cfu/g	
procesa				sprječavanje ponovne kontaminacije		
					ili ml	

(1) n = broj elementarih jedinica koje čine uzorak; c = broj jedinica uzorka koji daje vrijednosti između m i M;

(2) Primjenjuju se najnovija verzija standarda.

Procjena (tumačenje) rezultata ispitivanja

Granične vrijednosti utvrđene u Dijelu 2 tačka 2.3. ove uredbe odnose se na svaku ispitivanu jedinicu uzorka.

Rezultati ispitivanja pokazuju mikrobiološki ispravnost ispitivanog procesa.

Enetrobacteriaceae u proizvodima od jaja:

- zadovoljavajuće, ako su sve utvrđene vrijednosti  $\leq m$ ,

- prihvatljivo, ako je većina c/n vrijednosti između m i M, i ako su ostale utvrđene vrijednosti  $\leq m$ ,

- nezadovoljavajuće, ako je jedna ili više utvrđenih vrijednosti  $> M$ , ili ako je više c/n vrijednosti između m i M.

#### 2.4. Proizvodi ribarstva

Referentni metod	Kategorija hrane Faza u kojoj se	Mikroorganizmi	Plan Mjera u slučaju	Granične uzorkovanj vrijednosti
ispitivanja (2)				kriterijum primjenjuje nezadovoljavajućih rezultata
				a (1)

		n	c	m	M	
2.4.1.	Proizvodi od kuvanih E. coli	5	2	1/g	10/g	
ISO/ TS 16649-3	Kraj proizvodnog rakova i mekušaca sa			Poboljšanja higijene		
	procesa			odstranjenim oklopom i Koagulaza	5	100
EN/ISO 6888-1	Ili Kraj proizvodnog ljudskom			Poboljšanje higijene pozitivne	2	1000
		cfu/g	EN/ISO 6888-2	procesa		
				stafilocoke		
				proizvodnje		

(1) n = broj elementarih jedinica koje čine uzorak; c = broj jedinica uzorka koji daje vrijednost između m i M.

(2) Primjenjuju se najnovija verzija standarda.

Procjena (tumačenje) rezultata ispitivanja

Granične vrijednosti utvrđene u Dijelu 2 tačka 2.4. ovog pravilnika odnose se na svaku ispitivanu jedinicu uzorka.

Rezultati ispitivanja pokazuju mikrobiološku ispravnost procesa koji se ispituje.

E. coli u proizvodima od kuvanih rakova i mekušaca sa odstranjenim oklopom ili ljudskom:

- zadovoljavajuće, ako su sve utvrđene vrijednosti  $\leq m$ ,

- prihvatljivo, ako je najviše c od n ispitivanih uzoraka vrijednosti između m i M, i ako su ostale utvrđene vrijednosti  $\leq m$ ,

- nezadovoljavajuće, ako je jedna ili više utvrđenih vrijednosti  $> M$ , ili ako je više c od n ispitanih vrijednosti između m i M.

Koagulaza pozitivne stafilocoke u proizvodima od kuvanih rakova i mekušaca sa odstranjenim oklopom:

- zadovoljavajuće, ako su sve utvrđene vrijednosti  $\leq m$ ,

- prihvatljivo, ako je najviše od n ispitivanih uzoraka vrijednosti između m i M, i ako su ostale utvrđene vrijednosti  $\leq$  m,
- nezadovoljavajuće, ako je jedna ili više utvrđenih vrijednosti  $>$  M, ili ako je više od n vrijednosti između m i M.

2.5. Povrće, voće i proizvodi od njih

Kategorija hrane	Mikroorganizmi	Plan	Granične
Referentni metod	Faza u kojoj se	Mjera u slučaju	
ispitivanja (2)	kriterijum	nezadovoljavajući	uzorkovanj vrijednosti
		a (1)	
primjenjuje	h rezultata	n	C m M
ISO 16649-1	2.5.1. Rezano voće i E. coli Ili Proizvodni proces Poboljšanje povrće (gotova hrana)	5	2 100 1000
ISO 16649-2	ISO 16649-2 higijene		cfu/g cfu/g
proizvodnje i			

izbora sirovina			
ISO 16649-1	2.5.2. Nepasterizovani E. coli Proizvodni proces Poboljšanje sokovi od voća i	5	2 100 1000
ISO 16649-2	Ili ISO 16649-2 higijene		cfu/g cfu/g
proizvodnje i	povrća (gotova hrana)		

#### izbora sirovina

(1) n = broj elementarih jedinica koje čine uzorak; c = broj jedinica uzorka koji daje vrijednosti između m i M.

(2) Primjenjuju se najnovija verzija standarda.

Procjena (tumačenje) rezultata ispitivanja

Granične vrijednosti utvrđene u Dijelu 2 tačka 2.5. ovog pravilnika odnose se na svaku ispitivanu jedinicu uzorka.

Rezultati ispitivanja pokazuju mikrobiološku ispravnost procesa koji se ispituje.

E. coli u rezanom voću i povrću (gotovoj hrani) i u nepasterizovanim sokovima od voća i povrća (gotovoj hrani):

- zadovoljavajuće, ako su sve utvrđene vrijednosti  $\leq$  m,
- prihvatljivo, ako je najviše od c od n dobijenih vrijednosti između m i M, i ako su ostale utvrđene vrijednosti  $\leq$  m,
- nezadovoljavajuće, ako je jedna ili više utvrđenih vrijednosti  $>$  M, ili ako je više od n ispitivanih uzoraka vrijednosti između m i M.

#### Dio 3. NAČIN UZIMANJA I PRIPREME UZORAKA ZA ISPITIVANJA

##### 3.1. Uzimanja i priprema uzoraka za ispitivanje

Ukoliko ne postoji propisane metode za uzimanje i pripremu uzoraka za ispitivanje, kao referente metode primjenjuju se odgovarajući ISO standardi (Međunarodna organizacija za standardizaciju) i smjernice iz Codedž Alimentarius-a.

3.2. Uzimanje uzoraka za bakteriološko ispitivanje u klanicama, objektima za proizvodnju mljevenog mesa i prerađevina od mesa, mehanički odvojenog mesa i svježeg mesa

Uzimanje uzoraka sa trupova goveda, svinja, ovaca, koza i konja

Destruktivna i nedestruktivna metoda uzimanja uzoraka, izbor mjesta za uzorkovanje i pravila za skladištenje i transport uzoraka vrši se u skladu sa standardom ISO 17604.

Prilikom svakog uzorkovanja uzorci se uzimaju sa pet slučajno odabranih trupova a mesta sa kojih se uzorci uzimaju određuju se prema tehnologiji klanja koja se koristi u objektu za klanje.

Kada se uzorkovanje vrši za ispitivanje prisustva Enterobacteriace i utvrđivanje broja aerobnih kolonija, uzorci se uzimaju sa četiri mesta sa svakog trupa. Destruktivnom metodom uzimaju se sa svakog trupa četiri uzorka tkiva sa ukupno 20 cm<sup>2</sup>. Kada se za uzorkovanje koristi nedestruktivna metoda, površina na kojoj se uzorkovanje vrši treba da obuhvati najmanje 100 cm<sup>2</sup> (50 cm<sup>2</sup> sa trupova malih preživara) po mjestu uzimanja uzorka.

Kada se uzorkovanje vrši u cilju ispitivanja prisustva Salmonella, koristi se metoda uzimanja uzorka sa abrazivnim sunderom, sa površine za koju postoji najveća vjerovatnoća da je kontaminirana a površina uzimanja uzorka mora da obuhvati najmanje 400cm<sup>2</sup> po odabranom mjestu uzimanja uzorka. Kada se uzorci uzimaju sa različitih mesta na trupu, potrebno je napraviti zbirni uzorak prije ispitivanja.

Uzimanje uzorka sa trupova živine i svježeg mesa živine

Za ispitivanje Salmonelle i Campylobacteria klanice uzorkuju cijeli trup živine sa kožom vrata. Objekti za rasijecanje i objekti za preradu, osim onih koji se nalaze uz klanicu i rasijecaju i prerađuju samo meso koje su primili iz te klanice, takođe uzimaju uzorce u cilju utvrđivanja prisutnosti Salmonelle. Pri uzorkovanju prednost se daje cijelim trupovima živine sa kožom vrata, ako su dostupni, obezbjeđujući pri tom da uzorkovanjem budu obuhvaćeni i rasjeci sa kožom i/ili rasjeci bez kože ili sa samo malim dijelom kože, a odabir se vrši na osnovu procjene rizika.

U planove uzorkovanja klanice moraju uvrstiti i trupove živine iz jata za koje nije poznat status u pogledu Salmonelle ili sa potvrđenim pozitivnim statusom na serotip Salmonelle Enteritidis ili Salmonelle Typhimurium.

Kada se u klanicama ispituju Salmonella i Campylobacter u trupovima živine na osnovu kriterijuma higijene procesa iz Dijela 2 tačke 2.1.5 i 2.1.9 ovog Priloga, a ispitivanja za Salmonellu i Campylobacter se vrše u istoj laboratoriji, prilikom svakog uzimanja uzorka, uzorci se uzimaju nasumično sa kože vrata sa najmanje 15 trupova živine nakon hlađenja. Prije ispitivanja uzorci kože vrata sa najmanje tri trupa živine iz istog jata objedinjuju se u jedan uzorak od 26g. Time se dobija pet konačnih uzorka kože vrata od 26g (potrebno je 26g kako bi se iz jednog uzorka istovremeno moglo izvršiti ispitivanje na Salmonelle i Campylobacter). Uzorci se nakon uzorkovanja moraju čuvati i transportovati u laboratoriju na temperaturi od najmanje 1°C, a najviše 8°C, dok vrijeme između uzorkovanja i ispitivanja prisustva Campylobacteria mora biti kraće od 48 sati kako bi se obezbjedila cjelovitost uzorka. Uzorci kojima temperatura padne na 0°C ne smiju se koristiti za provjeru usaglašenosti sa kriterijumom za Campylobacter. Dobijenih pet uzoraka od 26g upotrebljava se za provjeru usaglašenosti sa kriterijumima higijene procesa iz Dijela 2 tačke 2.1.5 i 2.1.9 Priloga 1, te sa kriterijumom bezbjednosti hrane iz Dijela 1 tačka 1.28. ovog Priloga.

Za pripremu početne suspenzije u laboratoriji ispitni uzorak od 26g se stavlja u devet puta veću količinu (234ml) puferisane peptonske vode (BPNJ). Prije dodavanja uzorka puferisanu peptonsku vodu je potrebno svesti na sobnu temperaturu. Ta se mješavina homogenizije u aparatu tipa stomacher ili u pulsatoru u trajanju od jednog minuta. Potrebno je izbjegći stvaranje pjene tako što će se iz kese stomachera ukloniti što više vazduha. Iz te početne suspenzije 10 ml (č1 g) se prenosi u praznu sterilnu epruvetu, a 1ml od tih 10ml upotrebljava se za određivanje broja Campylobacteria na selektivnim pločama. Ostatak početne suspenzije (250 ml č 25 g) upotrebljava se za utvrđivanje prisustva Salmonelle.

Kada se u klanicama ispituju Salmonella i Campylobacter u trupovima živine na osnovu kriterijuma higijene procesa utvrđenog u tačkama 2.1.5 i 2.1.9 Priloga 1, a ispitivanja za Salmonellu i Campylobacter se vrše u dvije

različite laboratorije, tokom svakog uzorkovanja nasumično se uzimaju uzorci kože vrata sa najmanje 20 trupova živine nakon hlađenja. Prije ispitivanja uzorci kože vrata sa najmanje četiri trupa živine iz istog jata objedinjuju se u jedan uzorak od 35g. Time se dobija pet uzoraka kože vrata od 35g, koji će se podijeliti kako bi se dobilo pet konačnih uzoraka od 25g (ispitivanje za *Salmonellu*) i pet konačnih uzoraka od 10g (ispitivanje za *Campylobacter*). Uzorci se nakon uzorkovanja moraju čuvati i transportovati u laboratoriju na temperaturi od najmanje 1°C, a najviše 8°C, dok vrijeme između uzorkovanja i ispitivanja prisustva *Campylobacteria* mora biti kraće od 48 sati kako bi se obezbjedila cjelevitost uzorka. Uzorci kojima temperatura padne na 0°C ne smiju se upotrebljavati za provjere usaglašenosti sa kriterijem za *Campylobacter*. Dobijenih pet uzoraka od 25g upotrebljava se za provjeru usaglašenosti sa kriterijumima higijene procesa utvrđenima u tački 2.1.5. Dijela 2. Priloga 1 te sa kriterijumom bezbjednosti hrane utvrđenim u tački 1.28. Dijela 1 ovog Priloga. Dobijenih pet uzoraka od 10g upotrebljava se za provjeru usaglašenosti sa kriterijumom higijene procesa utvrđenim u tački 2.1.9 Dijela 2 Priloga 1.

Za ispitivanje prisustva *Salmonela* u svježem mesu živine koje nije u trupovima uzima se 5 uzoraka iz iste serije u ukupnoj količini od najmanje 25g. Kada udio kože nije dovoljan da bi činio elementarnu jedinicu uzorka, uzorak uzet od komada pilećeg mesa sa kožom treba da sadrži kožu i komad tanke mišićne površine. Uzorci uzeti od komada pilećeg mesa bez kože samo sa malim udjelom kože moraju da sadrže komad /komade tanke mišićne površine dodate uzetoj koži kako bi činili dovoljnu odgovarajuću jedinicu. Slojevi i mesa uzimaju se tako da uključe što više površinskog sloja mesa.

#### Smjernice za uzimanje uzoraka

Uzimanje uzoraka sa trupova i mesta uzimanja uzoraka, vrše se prema uputstvima/vodičima za sprovođenje dobre higijenske prakse, u skladu sa Zakonom o bezbjednosti hrane.

Učestalost uzimanja uzoraka trupova, mljevenog mesa, prerađevina od mesa, mehanički odvojenog mesa i svježeg mesa živine

Subjekat u poslovanju hranom u klanicama ili u objektima u kojima se proizvodi mljeveno meso, prerađevine od mesa, mehanički odvojeno meso ili svježe meso živine dužan je da uzima uzorce za mikrobiološka ispitivanja najmanje jednom nedjeljno. Dan u nedjelji kada se uzimaju uzorci mijenja se svake nedjelje, kako bi se obezbijedilo da svaki dan u nedjelji bude obuhvaćen.

Prilikom uzimanja uzoraka mljevenog mesa i prerađevina od mesa za ispitivanje prisustva *E.coli* i određivanje broja aerobnih kolonija, kao i prilikom uzimanja uzoraka sa trupova u cilju ispitivanja prisustva Enterobacteriaceae i određivanje broja aerobnih kolonija, učestalost se može smanjiti i uzorci uzimati jednom u dvije nedjelje, ako su dobijeni zadovoljavajući rezultati tokom šest uzastopnih nedjelja.

Prilikom uzimanja uzoraka mljevenog mesa, mesnih prerađevina, sa trupova i svježeg mesa živine u cilju ispitivanja prisustva *Salmonella*, učestalost se može smanjiti na jednom u dvije nedjelje ukoliko su dobijeni zadovoljavajući rezultati tokom 30 nedjelja uzastopno.

Objekti za klanje manjeg kapaciteta i objekti koji proizvode mljeveno meso, mesne prerađevine i svježe meso živine u manjim količinama, mogu biti izuzeti od učestalosti uzorkovanja, ako je to opravdano na osnovu analize rizika.

Za uzorkovanje trupova živine za ispitivanje *Campylobacteria* učestalost uzorkovanja može se smanjiti na jednom u dvije nedjelje ako su dobijeni zadovoljavajući rezultati tokom 52 nedjelje uzastopno. Učestalost uzorkovanja za *Campylobacter* može se smanjiti na osnovu odobrenja nadležnog organa ako se primjenjuje službeni ili službeno priznat nacionalni program za kontrolu *Campylobacteria* te ako taj program obuhvata uzorkovanje i ispitivanje

ekvivalentno uzorkovanju i ispitivanju za provjeru usaglašenosti sa kriterijumom higijene procesa kako je utvrđeno u tački 2.1.9. Dijela 2.

Ako je u programu za kontrolu utvrđen nizak nivo kontaminacije Campylobacterom za jata, učestalost uzorkovanja može se dodatno smanjiti ako se taj nizak nivo kontaminacije Campylobacterom ostvari u periodu od 52 nedjelje na mjestu porijekla brojlera koje je kupila klanica. Ako se u okviru programa za kontrolu u određenim periodima godine dobiju zadovoljavajući rezultati, na osnovu odobrenja nadležnog organa učestalost analiza za Campylobacter može se prilagoditi sezonskim promjenama.

Međutim, ako je to opravdano na osnovu analize rizika i to odobri nadležni organ, male klanice i pogoni koji proizvode mljeveno meso, mesne prerađevine i svježe meso živine u malim količinama mogu se izuzeti od tih učestalosti uzorkovanja.

### 3.3. Uzorkovanja za klice

#### A. Uzimanja uzoraka i ispitivanje

##### 1. Predhodno ispitivanje serije sjemena

Subjekat u poslovanju hranom koji proizvodi klice obavlja prethodno ispitivanje reprezentativnog uzorka svih serija sjemena. Reprezentativni uzorak sadrži najmanje 0,5 % mase serije sjemena u poduzorcima od 50 g ili se bira na osnovu strukturisanog, statistički ekvivalentnog plana uzorkovanja. Za potrebe ispitivanja subjekat u poslovanju hranom koji proizvode klice mora da proizvedi klice iz sjemena u reprezentativnom uzorku u istim uslovima u kojima proizvodi (uzgaja) klice iz preostalog sjemena iz serije.

##### 2. Uzorkovanje i ispitivanje klica i vode koja se koristi za potapanje

Subjekat u poslovanju hranom koji proizvode klice uzima uzorke klica za mikrobiološko ispitivanje u fazi u kojoj je najveća vjerovatnoća da će se otkriti E. coli koja stvara toksin shiga (STEC) i Salmonella spp., ali ne prije 48 sati nakon početka procesa kljanja, u svakom slučaju.

Uzorci klica analiziraju se u skladu sa zahtjevima navedenih u tačkama 1.18 i 1.29 Dijela 1. ovog Priloga.

Kada subjekat u poslovanju hranom koji proizvode klice ima plan uzorkovanja, uključujući i postupke uzorkovanja i tačke uzorkovanja vode koja se koristi za potapanje, može zahtjeve u pogledu uzorkovanja predviđene planovima uzorkovanja iz tač. 1.18 i 1.29 Dijela 1. ovog Priloga da zamijeni analizom pet uzoraka od 200 ml vode koja se koristi za potapanje klica i u tom slučaju zahtjevi navedeni u tač. 1.18 i 1.29 Dijela 1. ovog Priloga se primjenjuju na analizu vode koja se koristi za potapanje klica, uz graničnu vrijednost odsustva u 200 ml.

Kada se serija sjemena ispituje prvi put, subjekat u poslovanju hranom koji proizvode klice, može klice da stavi na tržiste samo ako su rezultati mikrobiološke analize u skladu sa tač. 1.18 i 1.29 Dijela 1. ovog Priloga ili sa graničnom vrijednosti odsustva u 200 ml ako se analizira voda koja se koristi za potapanje.

##### 3. Učestalost uzorkovanja

Subjekat u poslovanju hranom koji proizvode klice uzima uzorke za mikrobiološku analizu najmanje jednom mjesечно u fazi u kojoj je najveća vjerovatnoća da će se otkriti E. coli koja stvara toksin shiga (STEC) i Salmonella spp., ali ne prije 48 sati nakon početka procesa kljanja, u svakom slučaju

A. Odstupanje u odnosu svih serija sjemena iz tačke 3.3.- A. ovog priloga

Subjekat u poslovanju hranom koji proizvode klice može da ne sprovodi uzorkovanje iz tačke 3.3.- A. ovog priloga u slučaju:

a) kada je službenom kontrolom utvrđeno da subjekat ima uspostavljen sistem upravljanja rizikom u svim fazama proizvodnje u tom objektu uključuje postupke u proizvodnom procesu kojima se smanjuje mikrobiološka opasnost; i

b) kada se na osnovu podataka tokom najmanje šest mjeseci utvrdi da su sve serije klica proizvedenih u tom objektu bile u skladu sa mikrobiološkim kriterijumima bezbjednosti hrane iz Dijela 1. tač. 1.18. i 1.29. ovog priloga.

#### DIO 4. POSTUPANJE U SLUČAJU NEZADOVOLJAVAĆIH REZULTATA ISPITIVANJA HRANE

(1) Kada rezultati ispitivanja mikrobioloških kriterijuma bezbjednosti hrane iz dijela 1 ovog priloga nijesu zadovoljavajući hrana se povlači sa tržišta i preduzimaju mjere za utvrđivanje uzroka koji su doveli do nezadovoljavajućih uzroka kako bi se sprječila ponovna pojava mikrobiološke kontaminacije hrane.

(2) Hrana iz stava 1 ovog dijela koja je namijenjena za stavljanje na tržište ali se ne nalazi u maloprodaji može se podvrgnuti dodatnim postupcima prerade samo u objektima za preradu radi uklanjanja opasnosti po zdravje ljudi.

(3) Hrana iz stava 2 ovog dijela može da se koriste samo u svrhe različite od prvobitne namjene te hrane, pod uslovom da ne predstavlja rizik po zdravje ljudi ili zdravje životinja.

(4) Serije mehanički odvojenog mesa (MOM) proizvedene postupcima i tehnikama u skladu sa propisom o posebnim zahtjevima higijene za proizvode životinjskog porijekla, koje ne ispunjavaju mikrobiološki kriterijume za *Salmonella spp.*, može se koristiti samo za proizvodnju termički obrađenih proizvoda u objektima za preradu.

(5) Kada rezultati ispitivanja mikrobioloških kriterijuma higijene procesa nijesu zadovoljavajući preduzimaju se mjere iz dijela 2 ovog priloga.

(6) Subjekti u poslovanju hranom dužni su da spovode analizu trendova rezultata ispitivanja i da kada uoče razvoj trenda prema nezadovoljavajućim rezultatima bez odlaganja preduzmu mjere za utvrđivanje uzroka nezadovoljavajućih rezultata i sprječavanja ponovnog pojavljivanja mikrobioloških rizika.

#### PRILOG 2

#### STUDIJSKA ISPITIVANJA HRANE RADI UTVRĐIVANJA USAGLAŠENOSTI SA MIKROBIOLOŠKIM KRITERIJUMIMA TOKOM ROKA TRAJANJA

Studijska ispitivanja obuhvataju:

- specifikacije o fizičkim i hemijskim osobinama proizvoda kao što su pH vrijednost, aw (aktivnost vode), sadržaj soli, koncentracije konzervansa i način pakovanja, uzimajući u obzir uslove skladištenja i prerade, mogućnost kontaminacije i predviđeni rok upotrebe; i

- podatke dostupne iz naučne literature i rezultate istraživanja koji se odnose na rast i preživljavanje mikroorganizama koji su predmet istraživanja.

Kada se na osnovu studijskih ispitivanja utvrdi da, subjekat u poslovanju hranom, treba da sprovede i dodatna istraživanja, ta istraživanja mogu da uključuju:

- matematičke modele predviđanja za tu hranu, korišćenjem kritičnih faktora rasta i preživljavanja određenih mikroorganizama u tom proizvodu;

- ispitivanja za istraživanje sposobnosti rasta ili preživljavanja mikroorganizama od interesa inokulisanih na odgovarajući način u proizvodu pod različitim razumno predvidivim uslovima čuvanja;

- istraživanja radi procjene rasta ili preživljavanja mikroorganizama od interesa koji mogu biti prisutni u proizvodu, pod razumno predvidivim uslovima tokom distribucije, skladištenja i upotrebe.

Pri ispitivanjima iz st. 1 i 2 ovog priloga može se uzimati u obzir inherentna različitost u pogledu proizvoda, mikroorganizama i uslova prerade i skladištenja.